

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)	Beke 1 27 - 29 Firikgong (malatsi 3)	Beke 2 01 - 05 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 08 – 12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 4 15 - 19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22 – 26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 6 01- 05 Mopitlwe (malatsi a 5)	Beke 7 08 - 12 Mopitlwe (malatsi a 5)	Beke 8 15 - 19 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 9 le 10 23 – 26; 29 - 31 Mopitlwe (Malatsi a le 4+3=7)
PPKT	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
Dikgopolo, Dikgono le Boleng	Poeletso ya tiro ya Mophato 09 Tekanyetso ya teko ya motheo ka balekane Pusano ka Teko ya motheo Kitsiso ya barutwana mo phaposing Dipuisano ka diponagalo tsa dithangwa tsa dikwalo/diathike le tsa makwalodikgan g kgotsa dimakasine	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa tshedimosetso Ka sebedi le phaposi yotlhe: KGOTSA Go lebelela filimi ya kgang ya nnete mo thelebišeneng	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa mogopolo Neela mogopolo mo phaposing yotlhe (ka sethangwa sa dikwalo)	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa mogopolo Neela mogopolo mo phaposing yotlhe (ka sethangwa sa dikwalo)	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo. mo dithlopheng, barutwana ba neela mogopolo wa senepe kgotsa setshwantsho se se akaretsang dintlha tse di sa tlwaelegang, sk. Senepe sa fešene ka matshwaotlanyo	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo. mo dithlopheng, barutwana ba neela mogopolo wa senepe kgotsa setshwantsho se se akaretsang dintlha tse di sa tlwaelegang, sk. Senepe sa fešene ka matshwaotlanyo	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Buisa temana ya motlotlo mmuisano, kgotsa terama e laolwang ke modiragat e buisetse theetso	<u>1 Go reetsa le Go bua</u> Buisa temana ya motlotlo, mmuisano, kgotsa terama e e laolwang ke modiragatsi, o e buisetse theetso Reetsa pina / mafoko a pina. Buisanang Go tlotla kgang: porojeke ya puiso e e katolositsweng	POELETSO
		<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisa ka tsenelelo Sethangwa sa tshedimosetso Tshobokanyo e e bonolo ya dintlha tsa bothokwa Ntlha le kakanyo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Sethangwa sa Dikwalo 1: Kitsiso ya dintlha Sethangwa sa dikwalo sa 1: Kitsiso ya dintlha Totisa mogopolo mo ponagalo e le	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Sethangwa sa Dikwalo 1: Kitsiso ya dintlha Sethangwa sa dikwalo sa 1: Kitsiso ya dintlha Totisa mogopolo mo ponagalo e le	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Sethangwa se se gwehang mogopolo/ boitshwaro jwa maikutlo , sk. go tswa mo makasineng kgotsa athikele ya	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Sethangwa se se gwehang mogopolo/ boitshwaro jwa maikutlo , sk. go tswa mo makasineng kgotsa athikele ya	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Sethangwa se se bonwang se amana le mmimo, sk. kerafu, sethalo, senepe Sethangwa sa Dikwalo 3: Bopa moanelwa mo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Sethangwa sa Dikwalo 3: Bopa moanelwa mo pading/kgankhutsh we/teramaDipotsotse di sa tlhokeng dikarabo mo lebokong Sethangwa sa	POELETSO

		<p>Kitsiso ya porojeke ya puiso e e katolositsweng</p> <p>Kwala tshobokanyo e e bonolo ya dintlha tsa bothokwa le dikakanyo. Buisanang ka lelharekapeso/tsebe/etlhare la setlhogo/setlhogo/lemorago la mokwadi wa leboko kgotsa mokwadi (setlhangwa sa dikwalo sese tlhaotsweng Matseno</p>	<p>nngwe e e tlhaolang.</p> <p>Buisanang ka mosola wa yona.</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo sa 2:</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka yona mo terameng/ pading/ kgangkhutshweng ; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng.</p>	<p>nngwe e e tlhaolang.</p> <p>Buisanang ka mosola wa yona.</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo sa 2:</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka yona mo terameng/ pading/ kgangkhutshweng; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng.</p>	<p>lekwalodikgang.</p> <p>Tlhaola le go tlhalosa boitshwaro jwa maikutlo a mokwadi.</p> <p>Tlhalosa le go tshegetsa boitshwaro jwa maikutlo/ mogopolo wa mong</p> <p>Setlhangwa se se ka amanngwang le thitokgang ya senepe se se diriseditsweng theetsa kgotsa nnyaa</p>	<p>lekwalodikgang.</p> <p>Tlhaola le go tlhalosa boitshwaro jwa maikutlo a mokwadi.</p> <p>Tlhalosa le go tshegetsa boitshwaro jwa maikutlo/ mogopolo wa mong</p> <p>Setlhangwa se se ka amanngwang le thitokgang ya senepe se se diriseditsweng theetsa kgotsa nnyaa</p>	<p>pading/kgankhutshwe/teramaDipotso tse di sa tlhokeng dikarabo mo lebokong</p> <p>Setlhangwa sa Dikwalo 4:</p> <p>Tlhatlhaba molaetsa</p>	<p>Dikwalo 4:</p> <p>Tlhatlhaba molaetsa</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p> <p>Athikele ya lekwalodikgang/ makasine e amana le mmimo e dirisediwa tshobokanyo ka dintlha</p> <p>Puiso e e katolositsweng ya buka e e tlhaotsweng e e telele e buisiwa ka malatsi a boikhutso</p>	
		<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala temana ya tshedimosetso. Totisa mogopolo mo popegong ya polelo le tlhaloso.</p> <p>Kwala lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, gokwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala temana ya boikakanyetso/ tlhamo o tsibogela dintlha tse di upulotsweng mo setlhangweng sa dikwalo, sk.</p> <p>leboko, buka kgotsa lekwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala temana ya boikakanyetso/ tlhamo o tsibogela dintlha tse di upulotsweng mo setlhangweng sa dikwalo, sk.</p> <p>leboko, buka kgotsa lekwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Tlatsa foromo ya kgaisano</p> <p>Kwala lekwalo KGOTSA mmuisano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala tlhamo ya kanelo e e ikaegileng ka maitemogelo a mong ka namana</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala tlhamo ya kanelo e e ikaegileng ka maitemogelo a mong ka namana</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala thadiso ya pina/ mmimo wa bidio</p> <p>Tlhamela moletlo ya mmimo</p> <p>phousetara/ boroutshara/ pampitshana ya tshedimosetso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p><u>3, Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala thadiso ya pina/ mmimo wa bidio</p> <p>Tlhamela moletlo ya mmimo</p> <p>phousetara/ boroutshara/ pampitshana ya tshedimosetso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>

			(leba 3.3)						
		<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Popego , dipolelo kagego Popego ya dipolelo (sediri - lediri - sedirwa) Tiriso ya pakajaanong</p> <p>Tlotlofoko: mareo a setegeniki a a amanang le diithangwa tsa puiso Tlotlofoko e e</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso) Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p> <p>Tlotlofoko: Go bopa matlhalosi (sk. <i>bonako</i> - o tabogile <i>ka bonako</i>) le matlhaodi (sk. <i>yo mokima</i> - mosimane <i>yo mokima</i> o taboga thata) Papiso ya matlhaodi</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso) Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p> <p>Tlotlofoko: Go bopa matlhalosi (sk. <i>bonako</i> - o tabogile <i>ka bonako</i>) le matlhaodi (sk. <i>yo mokima</i> - mosimane <i>yo mokima</i> o taboga thata) Papiso ya matlhaodi</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo e e tsosang maikutlo a a rileng, go akaretsa, go lebelela letlhakore le le lengwe. Puopegelo melawana ya matshwao a puiso a puopegelo le mmuisano</p> <p>Tlotlofoko: e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo e e tsosang maikutlo a a rileng, go akaretsa, go lebelela letlhakore le le lengwe. Puopegelo melawana ya matshwao a puiso a puopegelo le mmuisano</p> <p>Tlotlofoko: e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Maina le maemedi (poeletso)</p> <p>Puosebui le puopegelo</p> <p>Dirisa matshwao puiso mo puosebui le puopegelo (poeletso)</p> <p>Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le diithangwa tsa puiso go tsenyeletsa tse di bonwang</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tlhagiso ya moanelwa ka puosebui le puopegelo. matshwao a puiso a puosebui le puopegelo (poeletso)</p> <p>Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko: battlisisa bokao jwa mafoko mo puisong - thanodi</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tlhagiso ya moanelwa ka puosebui le puopegelo. matshwao a puiso a puosebui le puopegelo (poeletso)</p> <p>Tseroganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko: battlisisa bokao jwa mafoko mo puisong - thanodi</p>
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong		Go tsaya dintlhathuto Ntla le kakanyo, Sekao sa tekathaloganyo ya theetso Sekao sa pegelo ya tshedimosetso	Kgobelelo, ntla, kakanyo, puo ya botshwantshi (dikapuo)	Kgobelelo, ntla, kakanyo, puo ya botshwantshi (dikapuo)	Kagego ya lekwalo la botsalano/mmuisano	Kagego ya lekwalo la botsalano/mmuisano	Go kwala tlhamo	Go kwala tlhamo	Diithangwa tsa pono
Metswedi (ntle le bukagkololo) go nonotsha go ithuta		Makwalodikgang, dimakasine https://qrqo.page.link/KU9d Diithangwa tsa pono (Khathunu le phasalatso/ papatso https://qrqo.page.link/wVDy	Makwalodikgang, dimakasine https://qrqo.page.link/KU9d	Sekao sa Tekathaloganyo ya theetso le sekao sa athikele ya tshedimosetso Dipampiri tsa diithalhobo tsa dingwaga tse di fetileng- tekathaloganyo	Setlhangwa sa boanedi	Sekao sa tekathaloganyo ya theetso Leba dikao tsa tiro ya :SBA" https://qrqo.page.link/imZ9 dipotsotherisano	Didirisiwa tsa laeaborari, inthanete/ensaetlope dia	Khathunu le phasalatso pampiri ya ngwaga o o fetileng https://qrqo.page.link/1aGT	Makwalo le a semmuso/imeili (lekwalo la maranyane) (kopo/ngongorego) Dipampiri tsa diithalhobo tsa dingwaga tse di fetileng

Tlhatlhubo	Tlhatlhubo e e sa tlhomamang Tsereganyo	Teko ya motheo	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa theetso le tsa go bua • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo • Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong) 	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano (Ditirwana di le mo tirisong)	Kwala temana ya boikakanyetso/ tlhamo Tshokatsheko ya baanelwa	Ditlhangwa tsa tirisano: Lekwalo/mmuisano	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa theetso le tsa go bua • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo • Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong) 	Ditirwana tsa tekatlhaloganyo	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa theetso le tsa go bua • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo • Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana (di le mo tirisong)
	'SBA' Tlhatlhubo e e tlhomameng			"SBA" TIRO 1 – Tekatlhaloganyo ya theetso (Maduo:10)	"SBA" Tiro 2 Go kwala: Tlhamo (Maduo: 50))			"SBA" Tiro 3 – Tirisano ya Puo (Teko e e kwalelwang ka fa tse ga tlhokomelo ya morutabana) Tekatlhaloganyo (20) Tshobokanyo (10) Tirisano ya Puo: (10) GOTLHE: 40.

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 2

KGWEDITHARO 2 (Malatsi a le 51)	Beke 1 13 -16 Mor (Malatsi a le 4)	Beke 2 19 - 23 Mor (Malatsi a le 5)	Beke 3 28 – 30 Mor (Malatsi a le 3)	Beke 4 03 – 07 Motsheganong (Malatsi a le 5)	Beke 5 10 – 14 Motsh (Malatsi a le 5)	Beke 6 17 – 21 Motsh (Malatsi a le 5)	Beke 7 24 – 28 Motsheganong (Malatsi a le 5)	Beke 8 31 Motsheganong – 04 Seetebosigo (Malatsi a le 5)	Beke 9 07 – 11 Seeteosigo (Malatsi a le 5)	Beke 10 le 11 14 – 18 le 21-25 Seetetebosigo (Malatsi a le 5)	
PPKT	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go Reetsa le Go Bua 2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	POELETSO
	<u>Go reetsa le Go bua</u> Reetsa pina / mafoko a pina. Buisanang ka dikaelo: Mokgwa wa go fitlha kwa lefelong le le totobetseng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Reetsa pina / mafoko a pina. Buisanang ka dikaelo: Mokgwa wa go fitlha kwa lefelong le le totobetseng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Puo e e ipaakanyeditsweng (‘SBA’ TIRO 4: Neelana ka dintlhathu tsa puo e e ipaakanyeditsweng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Puo e e ipaakanyeditsweng (‘SBA’ TIRO 4: Neelana ka dintlhathu tsa puo e e ipaakanyeditsweng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Reetsa le go tsibogela metlae Buisetsa phaposi kgotsa setlhophha dikarabelo tse di kwadilweng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Katoloso: lebelela phasalatso e e dirisang setshegisa jaaka malepa	<u>Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano tsa mo phaposing; Dikwalo	<u>Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano tsa mo phaposing; Dikwalo	<u>Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano tsa mo phaposing; Dikwalo	POELETSO	
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng Dipuisano ka dintlha dingwe. Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe.	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Setlhangwa sa dikwalo 5: Puiso e e tseneletseng. Buisanang ka dintlha Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Setlhangwa sa dikwalo 6:	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Setlhangwa sa tshedimosetso sk. lekwalodikgang ka kgang ya setšhaba sk. tlhalelo ya metsi, ditsela tse di sa siamang jj. Puiso e e atositsweng/ go lebelela. Rotloetsa puiso ya makwalodikgang	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa dikwalo Puiso e e tseneletseng Utolola morero Bapisa le go ntsha dipharologanyo Itsise Asaenemente ya Dikwalo (‘SBA’ TIRO 5)	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo setlhangwa se se gwethang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tlhaleletsano sk. sepolotiki,	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng. Setlhangwa sa dikwalo sa 7: Poeletso/ tshobokanyo/khutliso ya thuto/setlhangwa sa boikhumiso	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo. Setlhangwa sa pono se se gwethang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo. Setlhangwa sa pono se se gwethang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo. Setlhangwa sa pono se se gwethang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso	POELETSO	

	<p>Buisanang ka seabe sa yona. Setlhangwa se se bonwang se amana le mmino, sk. kerafo, sethalo, senep</p>	<p>Tlathhoba molaetsa Setlhangwa se se bonwang se amana le mmino, sk. kerafo, sethalo, senepe</p>	<p>/ go lebelela dikgang Itsise Asaenemente ya Dikwalo ('SBA' TIRO 5)</p>	<p>khathunu, phasalatso, pegelo ya maikutlo Dipapatso tse di dikarolontsi go tswa mo dimakasineng/ makwalodikgang/ Telebisene Puiso e e tseneletseng. Setlhangwa se se tshegisang Sekaseka malepa a a dirisitsweng mo setlhangweng sa metlae.</p>						
	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala dikaelo go ya kwa lefelong le le kgatlhegelwang ke botlhe. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala dikaelo go ya kwa lefelong le le kgatlhegelwang ke botlhe. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Ditemana ka dibuka tse di tlhophilweng, dinaane kgotsa mainane sk. tlhalosa moanelwa o bo o tshegetsatsa, tlhalosa lefelokgang le ditlamorago tsa lona, supa thitokgang le ditlamorago Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Ditemana ka dibuka tse di tlhophilweng, dinaane kgotsa mainane sk. tlhalosa moanelwa o bo o tshegetsatsa, tlhalosa lefelokgang le ditlamorago tsa lona, supa thitokgang le ditlamorago Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala bukatsatsi: Tlhalosa tiragalo e e itumedisang. Rejisetara, setaele le lentsewe' Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa. Setlhangwa sa tirisano: Mmuisano</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Tlhama phasalatso mme o akaretse : puo ya tlotlhetsetso, sk. Dikatlanegiso tsa baitseanape, boakaretsi, jj Tsaya dintlha go tswa mo kopanong. Morago ga botsayakarolo, kwala metsetso ya kopano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa.</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Tlhama phasalatso mme o akaretse : puo ya tlotlhetsetso, sk. Dikatlanegiso tsa baitseanape, boakaretsi, jj Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p><u>Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala lenanetema la kopano ya setshaba o tsibogela setlhangwa sa puiso Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala metsetso ya kopano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>POELETSO</p>

	<p>tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa</p>	Popego le diponagalo tsa setlhangwa	(leba 3.3)			tlotlha diphoso le go tlhagisa				
Ditlhogo /Dikgopolo, Dikgono le Boleng	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Poeletso ya matlama Matlhaodi Matlhalosi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso Mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekatekano</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Poeletso ya matlama Matlhaodi Matlhalosi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso Mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekatekano</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Makopanyi Magokaganyi Matlama Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekatekano</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Popego ya temana Polelo ya setlhogo le dintlha tse di tshegetsang, pakafetileng</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>tse di dirisediwang go tshwara theetso le kgatlhegelo sk. tshwantshiso, poeletsomodumo, dipoeletso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tsamaiso ya kopano e e dipuontsi, sk. Lenanetema, modulasetulo, metsotso, ditswametsotso</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Dithuanyi di le mo tirisong, dikao go tswa mo setlhangweng se se neng se reeditse kgotsa sa dikwalo. Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso. Dipuontsi tsa papatso</p> <p>Makopanyi Magokaganyi Matlama Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso.</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>tse di dirisediwang go tshwara theetso le kgatlhegelo sk. tshwantshiso, poeletsomodumo, dipoeletso</p> <p>Lebaka, sebakwa le seabe</p> <p>Dipuontsi tsa dipapatso</p> <p>Makopanyi Magokaganyi Matlama Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso.</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo tse di dirisediwang go tshwara theetso le kgatlhegelo sk. tshwantshiso, poeletsomodumo, dipoeletso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tsamaiso ya kopano e e dipuontsi, sk. Lenanetema, modulasetulo, metsotso, ditswametsotso</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa batleng dikarabo tse di dirisediwang go tshwara theetso le kgatlhegelo sk. tshwantshiso, poeletsomodumo, dipoeletso</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tsamaiso ya kopano e e dipuontsi, sk. Lenanetema, modulasetulo, metsotso, ditswametsotso</p>	POELETSO

	Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa puiso Kitso ya kgangkhutshwe Tlotlofoko e e maleba.	Dikgono tsa puo	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa go buisa le go reetsa Tlotlofoko e e maleba. Kitso ya morero / boanedi Diponagalo tsa poko	Mokgwa wa go kwala temana Tlotlofoko e maleba Kitso ya lokwalo lo lo tthaotsweng	Kitso ya temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo. O ka dirisa jang maano a (AIDA) Go ngoka,kgatlhegelo, galela, tiragatso	Kitso ya go tsamaisa kopano Tlotlofoko e maleba			
	Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto	Dintkhathuto: Weposaete ya thuto
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e satlhomamang: Tseleganyo	Dipampiri tsa go arabela dipotso tsa diithangwa	Tlhatlhobo ya puo e le mo tirisong	Dipuisano ka temogo e e tseneleteng ya tiriso ya puo	Setlhangwa sa tirisano se seleele	Kitso ya resipe/theo ya kapeo Mokgwa wa sala ditaelo morago tsamaiso, jj.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa go reetsa le go bua • Ditiwana tsa tekathaloganyo • Ditiwana tsa dipopego tsa puo (di le mo tirisong) 	Ditiwana tsa tekathaloganyo	Ditiwana tsa dipopego tsa puo (di le mo tirisong)	
	'SBA' Tlhatlhobo e e tlhomamang			"SBA" TIRO 4 Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng (20)				"SBA" TIRO 5 Asaenemente ya diithagwa tsa dikwalo: Setlhangwa se sekhutshwane se se ikaegileng ka temana (20) Dipotso tse dikhutshwane (15) (Gotthe: 35)		

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 3

KGWEDITHAR O 3 (Malatsi a le 52)	Beke 1 13 – 16 Phukwe (Malatsi a le 4)	Beke 2 19-23 Phukwe (Malatsi a le 5)	Beke 3 26 – 30 Phukwe (Malatsi a le 5)	Beke 4 02 - 06 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 5 10 –13 Phatwe (Malatsi a le 4)	Beke 6 16 – 20 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 7 23 – 27 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 8 30 – Phatwe 03 Lwetse (Malatsi a le 5)	Beke 9 06 – 10 Lwetse (Malatsi a le 5)	Beke 10 le 11 13 – 17; 20-23 Lwetse (Malatsi a le 5 + 4=9)	
PPKT	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso		
	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa terama ya seyalemowa/ puo e e gatisitsweng/ botsayakarolo / go buisa motshameko Rulaganyetsa Puo e e sa ipaakanyediwang ("SBA" TIRO 7) Reeletsa dintlhakemo, kwala lenaane la tsona	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Rulaganyetsa Puo e e sa ipaakanyediwang ("SBA" TIRO 7) Reeletsa dintlhakemo, kwala lenaane la tsona	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Rulaganyetsa Puo e e sa ipaakanyediwang ("SBA" TIRO 7) Reeletsa dintlhakemo, kwala lenaane la tsona	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo mo ditlhopheng. morutwana yo mongwe le yo mongwe mo ditlhopheng o neela mogopolo ka senepe kgoisa setshwantsho se se tsenyeletsang dintlha tse di sa tlwaelegang, sk. senepe sa feSene se se nang le matshwaotlanyo	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo mo ditlhopheng. morutwana yo mongwe le yo mongwe mo ditlhopheng o neela mogopolo kantlha nngwe- sethangwa sa tirisano se seleele. (Paakayetso ya TIRO 8)	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo mo ditlhopheng. morutwana yo mongwe le yo mongwe mo ditlhopheng o neela mogopolo kantlha nngwe- sethangwa sa tirisano se seleele. (Paakayetso ya TIRO 8)	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo mo ditlhopheng. morutwana yo mongwe le yo mongwe mo ditlhopheng o neela mogopolo kantlha nngwe- sethangwa sa tirisano se seleele. (Paakayetso ya TIRO 8)	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go neela megopolo mo ditlhopheng. morutwana yo mongwe le yo mongwe mo ditlhopheng o neela mogopolo kantlha nngwe- sethangwa sa tirisano se seleele. (Paakayetso ya TIRO 8)	POELETSO	POELETSO	
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u>	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Buisetsa	<u>2.Go buisa le Go buisetsa</u> temogo tseenelelo. Sethangwa se	<u>2.Go buisa le Go lebelela:</u> Go buisetsa temogo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseeneletseng ya	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa tshobokanyo:	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa tshobokanyo:	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa tshobokanyo:			

<p>Buisetsa tshobokanyo.</p> <p>Go buisetsa tshobokanyo: ngangisano e e bonolo e e kgalthanong le ntlha nngwe</p> <p>Tlhatlhuba maitlhom a go akaretsa kgotsa go tlosa tshedimosetso</p> <p>Setlhangwa se se sa tseyeng lethakore se se lekalekanyang ngangisano/ puisano mo <u>setlhangweng sa dikwalo 9:</u></p> <p>Kitsiso ya dintlha Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Tlhalosa seabe sa yona.</p>	<p>tshobokanyo.</p> <p>Go buisetsa tshobokanyo: ngangisano e e bonolo e e kgalthanong le ntlha nngwe</p> <p>Tlhatlhuba maitlhom a go akaretsa kgotsa go tlosa tshedimosetso</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Puiso e e tseneletseng Supa le go buisana ka poloto mo pading, terameng, kgankhutshweng, botshwantshi mo pokong, le gore dintlha tse tsothe di amana jang le dintlha.</p>	<p>se gweithang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tlhaeletsano</p> <p>Setlhangwa se se bonwang se se tlhalosang ntlhakem sk. senepe, filimi, khathunu, tlhaloso phasalatso jj.</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Busanang ka dintlha</p> <p>Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe e e tlhaolang.</p> <p>Buisanang ka mosola wa yona.</p>	<p>tsenelelo.</p> <p>Setlhangwa se se gweithang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tlhaeletsano</p> <p>Setlhangwa se se bonwang se se tlhalosang ntlhakem sk. senepe, filimi, khathunu, tlhaloso phasalatso jj.</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Busanang ka dintlha</p> <p>Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe e e tlhaolang.</p> <p>Buisanang ka mosola wa yona.</p>	<p>setlhogo se se kgethegileng</p> <p>Bapisa rejisetara, setaele le lentswe ka dipopego tse di tshwanang, sk. makwalo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng. Go upulolela dithitokgang go ya pele.</p> <p>Papiso le go tshwantsha</p>	<p>ngangisano e e bonolo e e kgalthanong le ntlha nngwe</p> <p>Tlhatlhuba maitlhom a go akaretsa kgotsa go tlosa tshedimosetso</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo sa 9: Puiso e e tseneletse ng</p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka yona mo terameng/ pading/ kgankhutshweng; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng.</p>	<p>ngangisano e e bonolo e e kgalthanong le ntlha nngwe</p> <p>Tlhatlhuba maitlhom a go akaretsa kgotsa go tlosa tshedimosetso</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo sa 9: Puiso e e tseneletseng</p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka yona mo terameng/ pading/ kgankhutshweng; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng.</p>	<p>setlhogo se se kgethegileng (Tekatlhaloganyo)</p> <p>Tlhatlhuba molaetsa wa setlhangwa sa tekatlhaloganyo</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p> <p>Go bopa moanelwa mo pading, mo terameng kgotsa mo kgankhutshweng; maano a go botsa dipotso tse di sa batteng dikarabo mo pokong.</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p> <p>Sekaseka molaetsa</p>		
---	--	--	--	---	---	--	---	--	--

	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala ngangisano: kwala dintlha tse di emelang kgotsa tse di kgatthanong le tshitsinyo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetso tiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala ngangisano: kwala dintlha tse di emelang kgotsa tse di kgatthanong le tshitsinyo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Tlhama phasalatso - o tsenye dikarolo tse di bonwang</p> <p>malepa a a bonolo a tlhotlheletsa</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala ngangisano: kwala dintlha tse di emelang kgotsa tse di kgatthanong le tshitsinyo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala temana ya tlhaloso e e nang le dintlha tsa tshegetso / bosupi jwa ntlhakemo.</p> <p>Lekwalo la kgwebo: ngongorego e na le mabaka a a e tshegetsang</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogolo mo rejjsetara, setaele ;e lentswe.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala taletso (e e tlhomameng le e e sa tlhomameng</p> <p>Totisa mogolo mo rejjsetara, setaele ;e lentswe.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)</p>	POELETSO	POELETSO	
<p>Ditlhogo /Dikgopolo, Dikgono le Boleng</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya polelo Dipaka tsa madiri</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso.</p> <p>Puo e e dirisiwang mo ditsamaiso tsa</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya polelo Dipaka tsa madiri</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso.</p> <p>Puo e e dirisiwang mo ditsamaiso tsa dingangisano sk. go ganela, tshitsinyo jj.</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Puo e e dirisiwang mo dipapatsong , sk. Foreime/pudula ya puo</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso.</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Puo ya botshwantshi le malepa a dipotso tse di sa balleng dikarabo tse di dirisediawang go tshwara theetso le kgotlhelole sk. tshwantshiso, poeletsomodum o, dipoeletso</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Boeletsa makopanyi</p> <p>Dikakaretso le go lebelela ntlha e le nngwe</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala le tiragatso mo ditlathobong tsa bogare jwa ngwaga</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya temana: polelo ya setlhogo le dintlha tsa tshegetso</p> <p>Dipaka tsa madiri</p> <p>Matlhaodi le matlhalosi</p> <p>Puo ya ditlhalosi</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Dipaka tsa madiri</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso.</p> <p>Puo ya go tlhagisa maikutlo</p>	<p>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Dikhutshwafatso, matshwao a puiso, sk.: Boalo, mokwalotlanyo, dikarolwana tsa mekgabisa jaaka tlhaeletsano ya pono, sk. mo taletsong e e tlhomameng</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	POELETSO	POELETSO

				<p>Puo ya diphasalatso/dipapatso Ka gale e na le dintlha tsa pono</p> <p>E dirisa ditogamaano tsa papatso</p> <p>E dirisa go tlhama go go kgatlhisang le go dira papatso e e kgatlhang e bile e ngokela</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso. Dikhutshwafatso le diakeronomi tse gar di dirisiwang mo dipapatsong</p>	<p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p> <p>Puo e e dirisiwang mo ditsamaiso tsa dingangisano sk. go ganela, tshitsinyo jj.</p>				
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Kitso ya go aga ngangisano le go e tshegetsa	Kitso ya tsamaiso ya dingangisano	Kitso ya maano mangwe a motheo mo ditlhangweng tse di farologaneng	Kitso ya maano mo ditlhangweng tse di farologaneng Puo ya botshwantshi	Go gatelela ditlhaloso	Diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo tse di farologaneng	Mokgwa wa go tlhagisa maikutlo	Dikarata tsa taletso	
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tseleganyo			TIRO 7: Tiro ya molomo Puo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 20)			TIRO 8: Go kwala: Setlhangwa sa tirisano se seleele: (Mafoko 18 200): Maduo: 30)		

	'SBA' Tlhatlhobo e e tlhomamen g	"SBA "TIRO 7: Tiro ya molomo: Puo e e sa ipaakanyedit sweng/ puo e e sa ipaakanyedi wang (Maduo: 20)			"SBA "TIRO 8 Setlhangwa sa tirisano se seleele					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 4

Kgweditharo 4 (Malatsi a 47)	Beke 1 05 – 08 Diphalane (Malatsi a 4)	2 Beke 11 – 15 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 3 18 – 22 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 4 25 – 29 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 5 01 – 05 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 6 08 -12 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 7 15 -19 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 8 22 – 26 Ngwanaitseele (Malatsi a 3)	19 Ngwanaitseele- 9 Sedimonthole
PPKT	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa POELETSO DITLHATLHOBO 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Tiro 9 Tlhatlhubo ya bokhutlo jwa ngwaga Pampiri 1: 80 Pampiri 2: 70 Pampiri 3: 100 Pampiri 4: 50 (Tiro ya molomo)
	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa sethangwa se se gatisitsweng kgotsa se se buisiwang ka tsenelelo go lemoga kgobebelelo le go sekamela mo letlhakoreng le le lengwe.	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa: Go tsaya dintlhathuto likatiso ya tsamaiso Go reeletsa tatelano	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Poeletso: Dipuisano tse di sa tlhomamang tsa mo phaposing go ipaakanyetsa ditlhatlhubo.	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Poeletso: Dipuisano tse di sa tlhomamang tsa mo phaposing go ipaakanyetsa ditlhatlhubo.	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya puo sk puo ya sepolotiki, pegelo e e gobebelelang. Dintlha tsa puis tsenelelo: Ke	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya puo sk puo ya sepolotiki, pegelo e e gobebelelang. Dintlha tsa puiso tsenelelo: Ke mang yo o ungwelwang mo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng ka ga sethogo se se totobetseng: Tekatthaloganyo Bapisa rejisetara, setaele le lentswe Sethangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	<u>2.Go buisa le Go Lebelela</u> Puiso e e tseneletseng ka ga sethogo se se totobetseng: Tekatthaloganyo Bapisa rejisetara, setaele le lentswe Sethangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	

	<p>mang yo o ungwelwang mo sethangweng se? Ke mang yo o latlhegelwang Jang?</p> <p><u>Sethangwa sa dikwalo</u></p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka ga yona mo terameng/ pading/ kgangkhutshwe; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng</p>	<p>sethangweng se? Ke mang yo o latlhegelwang? Jang?</p> <p><u>Sethangwa sa dikwalo</u></p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka ga yona mo terameng/ pading/ kgangkhutshwe; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng</p>	<p><u>Sethangwa sa dikwalo</u></p> <p>Tlhaola poloto le go buisana ka ga yona mo terameng/ pading/ kgangkhutshwe; botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha tse di itsisitsweng</p>					
	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa Kwala lekwalo go bakgatiso Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa</p> <p>Kwala dipolelo tse di tlletseng go tswa mo dintlhathutong</p> <p>Go kwala tshobokanyo poeletso, sk. dipolelo tse di feletseng, go dirisa makaelagongwe le mafoko a mong</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa</p> <p>Go kwala <u>sethangwa sa tsamaiso.</u> Sekao ditaelo tse di <u>amanang le thekenoloji e ntshwa</u></p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo (Leba 3.3)</p>	<p>3.Go kwala le Go tlhagisa</p> <p>Kwala lekwalo la semmuso la kakgolo/ditebogo/ bontsha boitumelo</p> <p>Poeletso ya bofelo jwa ngwaga. Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)</p>	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO

	(Leba 3.3)	tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)						
Dikgopolo, Dikgono le Boleng	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Tira le Tirwa Bokao jo bo tlhamaletsen g le jo bo sa tlhamalalang Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puo	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Tira le tirwa (poeletso) Puopegelo le puosebui Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko e e maleba le setlhangwa se se buisitsweng.	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Madiri Phefofatso Mokgwa wa go leboga Rejisetara Tlotlofoko e e maleba le setlhangwa se se buisitsweng.	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Kagego ya lekwalo la semmuso	Dintlhathuto/go kwala tshobokanyo/ go kwala temana	Dintlhathuto/go kwala tshobokanyo/ go kwala temana	Kagego ya makwalo a botsalano/ semmuso				
Metswedi (nile le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto				
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Lekwalo la botsalano	Ditirwana tsa go kwala tshobokanyo	Ditirwana tsa go kwala tshobokanyo	Ditirwana tsa Tekatthaloganyo Lekwalo la kakgolo			
	'SBA' Tlhatlhobo e e tlhomameng							TIRO 9: Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga: Pampiri 1-80 Pampiri 2-70 Pampiri 3 100 Pampiri 4 50 (Tiro ya molomo)

--	--	--	--

